

# Lentswe la hao le bohlokwa!

Using research to create a healthier nation

## Nka karolo phuputsong ya naha ya bophelo bo botle mme o utlwahatse lentswe la hao

Re tla thabela ho utlwa monahano wa hao. O karolo ya a mang malapa a mmalwa a motseng wa heno, a hlwauweng ho nka karolo Phuputsong e tlang ya naha ya HIV le Boitshwaro. Lekgotla la Dipatlisiso tsa Mahlale a Batho (Human Sciences Research Council – HSRC) e tsamaisa phuputso ena. Lebaka le ka sehloohong la ho etsa phuputso ena ke ho bokella tlhahiso-leseding e tla thusang ho aha setjhaba se phetseng hantle le se betere. Phuputso ena ke ya boithaopi mme dintlha tsa hao di tla dula sephiring.

**\*Melawana yohle ya Covid-19 e tla latelwa.**

Qoqa le rona ho WhatsApp: 073 505 5078

\*Boloka nomoro ena founong ya hao. Bula 'chat' mme o tlanze "hi" ebe o a romela.



science & innovation  
Department  
Science and Innovation  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



# Seo o hloakang ho se tseba ka phuputso ena



- Phuputso ena e qala ho tloha ka **Pulungoana 2021 ho ya ho 30 June 2023**.
- O wa lelapa le leng ho a **32 000** ho tswa dibakeng tsa mekato e menyane tse **2 144 (SALS)** tsee kgethilweng ntle le sepheo ho pharalla le Afrika Borwa ho nka karolo phuphutsong ena.
- O karolo ya **bankakarolo ba 100 000** ba lebelletsweng ho tla tla botswa dipotso ho tswa dihlopheng tsohle tsa dilemo tse fapaneng.
- Phuputso ena e tla nka nako e ka bang **metsofo e 45** ho ya horeng ya nako ya hao.
- Re tla etsa diphuputso tsena ka puo eo o e ratang.

**Ebang o ka rata ho tseba ka boemo**

**ba hao ba HIV nakong eo phuputso**

**e ntseng e etswa:**

- O tla tseba boemo ba hao ba HIV hanghang.
- O tla finyella teko ya ka potlako ya HIV, ho thojwa hwa maikutlo pele le kamora teko ya HIV, le ho fetisetswa thokomelong, ebang o ho tloka.

## Dipotso tsa rona tsa phuputso di tla thehwa ho latela



Lelapa



Tshobotsi ya Palo ya Setjhaba



Bophatlalatsi le tsa Dipuisano



Nalane ya Thobalano



Diteko tsa HIV



Boemo ba HIV



Lefuba



Ditlwaelo tsa Sechaba



Tsebo ka le Mekgwa ya HIV



Tihokomelo le Kalafo



COVID-19 le Diteko tsa COVID-19

**Mathata a mang a bophelo jwaloka lebollo Tihkefetso, diethefatsi, tshebediso ya tahi le bophelo bo botle ba kellelo**

Lenaneng la dipotso la hao, ho bohlokwa hore o re jwetse ka bophelo ba hao, hore o bo phela jwang, boitshwaro ba hao, maemo a hao a bophelo le tse ding hape. Hona ho re fa tlhahisoleseding e bohlokwa mabapi le boemo ba hao ba HIV, kamora hore o koptjwe ho fana ka mohlala wa madi. Mohlala wa madi o kguwa ka ho hlajwa monwaneng ka nale e nyane hore a hlajojwe hamorao ka laboratoring. Ntle le mohlala wa madi, ho nka karolo ha hao phuphutsong ena ho tla be ho sa fella. Ho a mang a malapa a kgethilweng, re tla kopa hore mohlala wa madi o etswe diteko tsa dithibela-mafi tsa COVID-19. Re tulong ya moo o dulang teng bekeng ena kaofela. Ebang o batla ho beheletsa nako esele ya kopano kapa ebang o na le dipotso dife kapa dife ka phuputso ena, lokoloha ho ka letsetsa:

### Contact us

Dr Musawenkosi Mabaso /  
Dr Shandir Ramlagan:

**SABSSMVI@hsrc.ac.za**

**f @SABSSM6**

**☎ 073 505 5078**